

THROWBACK LOVE

Coreògrafs: Pim Van Grootel, Jose Miguel Belloque Vane, Raymond Sarlemijn & Jean-Pierre Madge - Juny 2017


Temps: 56 **Parets:** 0

Música: "Throwback Love" by Meghan Trainor

Nivell: Intermedi Frasejat

Seqüència: A-B-B-A (Restart) A-B-B-A-B-B-B

Comença després de 16 Temps (+/- 17 Segons)



PART A

[1-8] RUMBA BOX, R/L, MAMBO FWD 1/2 TURN R, SHUFFLE 1/2 TURN R

- 1&2 Pas PD a la dreta, pas PE al costat del PD, pas PD endavant
 3&4 Pas PE a l'esquerra, pas PD al costat del PE, pas PE endavant
 5&6 Pas PD endavant, tornem el pes al PE girant ¼ a la dreta (3:00), pas PD endavant girant ¼ a la dreta (6:00)
 7&8 Pas PE a l'esquerra girant ¼ a la dreta (9:00), pas PD al costat del PE, pas PE enrere girant ¼ a la dreta (12:00)

[9-16] MAMBO BACK, HEEL, HEEL, TOGETHER, CROSS STEP, SNAP, TOUCH SIDE 2X, SAILOR STEP R

- 1&2& Pas PD enrere, tornem el pes al PE, pas PD endavant amb el taló, pas PE endavant amb el taló
 3&4 Pas PD al costat del PE, pas PE per davant del PD, *snap* amb els dits (els fem espetegar)
 5&6 Toc PD a la dreta, toc PD al costat del PE, toc PD a la dreta
 7&8 Creuem PD per darrere del PE, pas petit PE a l'esquerra, pas PD a la dreta

****Restart durant la 2^a vegada que fem la part A*

[17-24] BALL CHANGE, SNAP, 1/4 TURN L, SNAP, 1/4 TURN L, SNAP, SIDE STEP, SNAP, JAZZBOX R, SHORTY GEORGE

- &1&2 Pas PE al costat del PD, pas PD a la dreta, *snap* amb els dits, girem ¼ a l'esquerra fent un pas endavant amb el PE (9.00)
 &3&4 *Snap* amb els dits, girem ¼ a l'esquerra fent un pas amb el PD a la dreta (6:00), *snap* amb els dits, pas PE a l'esquerra
 &5&6 *Snap* amb els dits, creuem PD per davant del PE, pas PE enrere, pas PD a la dreta
 &7&8 Pas PE endavant, pas PD endavant fent anar els genolls a la dreta, pas PE endavant fent anar els genolls a l'esquerra, pas PD endavant fent anar els genolls a la dreta
 & Pas PE endavant fent anar els genolls a l'esquerra

[25-32] HEEL STEP, 1/4 TURN R, ROCK STEP - 2X, KICK, BEHIND, SIDE, CROSS - 2X

- 1&2& Taló PD endavant, girem ¼ a la dreta deixant el pes al PE, pas PD enrere, deixem el pes al PE
 3&4& Taló PD endavant, girem ¼ a la dreta deixant el pes al PE, pas PD enrere, deixem el pes al PE
 5&6& *Kick* PD a la diagonal dreta endavant, creuem PD per darrere del PE, pas PE a l'esquerra, creuem PD per davant del PE
 7&8& *Kick* PE a l'esquerra, creuem PE per darrere del PD, pas PD a la dreta, creuem PE per davant

del PD

PART B

[1-8] TOE, HEEL, CROSS - 2X, JUMP OUT, WEIGHT CHANGE L/R, BOUNCE 4X

- 1&2& Toc PD al costat del PE, toc taló dret a la dreta, creuem PD per davant del PE, toc PE al costat del PD
- 3&4 Toc taló esquerre a l'esquerra, creuem PE per davant del PD, saltem amb el PD a la dreta
- 5-6 Tornem el pes al PE (fent un salt), tornem el pes al PD (fent un salt)
- 7&8& Saltem amb el PD al lloc girant $\frac{1}{4}$ a l'esquerra i deixant el PE a l'esquerra (9:00), saltem amb el PD al lloc girant $\frac{1}{4}$ a l'esquerra i deixant el PE a l'esquerra (6:00), saltem amb el PD al lloc girant $\frac{1}{4}$ a l'esquerra deixant el PE a l'esquerra (3:00), saltem amb el PD al lloc girant $\frac{1}{4}$ a l'esquerra deixant el PE a l'esquerra (12:00)

[9-16] ROCK BACK, 1/2 TURN R, HITCH, STEP BACK, HITCH, STEP FORWARD, 1/2 TURN L, HITCH, STEP BACK, 1/2 TURN L, HITCH, STEP FWD, 1/2 TURN L, STOMP -2X

- 1&2& Pas PE enrere, tornem el pes al PD, girem $\frac{1}{2}$ a la dreta fent un pas enrere amb el PE (6:00), *hitch* amb el PD
- 3&4& Pas PD enrere, *hitch* amb el PE, pas PE endavant, *hitch* amb el PD mentre girem $\frac{1}{2}$ a l'esquerra (12:00)
- 5&6& Pas PD enrere, *hitch* amb el PE mentre girem $\frac{1}{2}$ a l'esquerra (6:00), pas PE endavant, *hitch* amb el PD
- 7&8& Pas PD endavant, girem $\frac{1}{2}$ a l'esquerra fent un pas endavant amb el PE (12:00), *stomp* amb el PD, *stomp* amb el PE

[17-24] STEP FWD, KICK, STEP BACK, TOUCH, JAZZBOX 1/2 TURN R

- 1-4 Pas PD endavant, kick amb el PE endavant, pas PE enrere, toc PD enrere
- 5-8 Creuem PD per davant del PE, pas enrere PE girant $\frac{1}{4}$ a la dreta (3:00), pas PD a la dreta girant $\frac{1}{4}$ a la dreta (6:00), pas petit PE endavant

****Final: L'última vegada que fem la part B, fem un jazzbox normal enlloc de jazzbox $\frac{1}{2}$ volta. Quedarem mirant a les 12:00*